

PRAVILNIK
o radu sa posrednicima

Član

Pravilnik o radu sa posrednicima

Definicija posrednika

Predgovor

1. Opseg primjene
2. Opšti principi
3. Sistem registracije
4. Rekviziti za registraciju
5. Ugovor o zastupanju
6. Objavljivanje i predstavljanje
7. Plaćanje posrednika
8. Konflikt interesa
9. Sankcije
10. Primjena obaveza saveza
11. Tranzitivne mjere

Anex 1

Deklaracija posrednika za fizička lica

Anex 2

Deklaracija posrednika za pravna lica

Definicija posrednika

Posrednik je fizičko ili pravno lice koje, za nadoknadu ili besplatno, predstavlja igrače i/ili klubove u pregovorima u smislu zaključivanja ugovora o radu ili predstavlja klubove u pregovorima u smislu zaključivanja sporazuma o transferu.

Napomena: Uslovi koji se odnose na fizička i pravna lica su primjenjivi na oba pola. Svaki termin u jedini primjenjiv je na množinu i obrnuto.

Predgovor

FIFA snosi odgovornost da konstantno poboljšava fudbalsku igru i čuva njen integritet širom svijeta. U ovom smislu, jedan od FIFA-inih ključnih ciljeva je da promoviše i čuva visoke etičke standarde u relacijama između klubova, igrača i trećih strana, i da djeluje u skladu sa zahtjevima dobrog upravljanja i principima finansijske odgovornosti. Preciznije, FIFA smatra ključnom zaštitu igrača i klubova od uključenosti u neetičke i/ili nelegalne radnje i okolnosti u kontekstu zaključivanja ugovora o radu između klubova i igrača i zaključivanju sporazuma o transferima. U svjetlu ovih stavova, sa ciljem adekvatnog djelovanja na sadašnje odnose između igrača i klubova kao i radi omogućavanja adekvatne kontrole i transparentnosti transfera igrača, FIFA je donijela ovaj pravilnik u skladu sa članom 4 Pravilnika koji se tiče primjene FIFA Statuta. Ovaj pravilnik će predstavljati minimum standarda/zahtjeva koji moraju biti implementirani od strane svakog saveza na nacionalnom nivou, uz mogućnost djelovanja sa novonastalim tokovima.

1 Opseg djelovanja

1. Ove odredbe se odnose na saveze a tiču se pružanja usluga posrednika igračima i klubovima za:
 - a) zaključivanje ugovora o radu između igrača i kluba
 - b) zaključivanje sporazuma o transferu između 2 kluba
2. Od saveza se zahtijeva da implementiraju i sprovedu najmanje minimum standarda/zahtjeva u skladu sa pravilima propisanim u ovom pravilniku, kao predmet obaveznih pravila i svih drugih obaveznih nacionalnih zakonodavnih normi primjenjivih na saveze. Savezi će napraviti pravilnik u kojem će biti inkorporirani principi ustanovljeni ovim odredbama.
3. Savezi zadržavaju pravo da idu dalje od ovih minimalnih standarda/zahtjeva.
4. Ovaj pravilnik i potencijalne dodatne odredbe, implementirane od strane saveza, koje idu dalje od minimuma standarda/zahtjeva , neće uticati na vjerodostojnost ugovora o radu i/ili sporazuma o transferu.

2 Opšti principi

1. Igrači i klubovi imaju pravo da angažuju posrednika za usluge pri zaključivanju ugovora o radu i /ili sporazuma o tranferu.
2. Pri odabiru posrednika, igrači i klubovi treba izuzetno da vode računa. U tom kontekstu, da vode računa znači da će igrači i klubovi nastojati da osiguraju da posrednici potpišu relevantnu Deklaraciju Posrednika i ugovor o zastupanju zaključen između dvije strane.
3. Svaka transakcija u koju je uključen posrednik će biti registrovana u skladu sa članom 3 dolje.
4. Angažovanje zvaničnika, kao što je definisano u tački 11 u dijelu Definicija FIFA Statuta, kao posrednika od strane igrača i klubova je zabranjeno.

3 Registracija posrednika

1. Zbog transparentnosti, od svakog saveza se traži da implementira sistem registracije za posrednike koji mora biti objavljen u skladu sa članom 6 paragraf 3 dolje. Posrednici moraju biti registrovani u relevantnom sistemu svaki put kada su individualno uključeni u određenu transakciju (paragrafi 2 i 3 dolje).
2. U opsegu djelovanja gore navedenog sistema registracije, savezi moraju zahtijevati od klubova i igrača, koji za usluge angažuju posrednika, da dostave najmanje Deklaraciju Posrednika u skladu sa anexima 1 i 2 ovog pravilnika. Savezi mogu zahtijevati još informacija i/ili dokumentacije.
3. Prateći zaključenje relevantne transakcije, igrač koji za usluge angažuje posrednika u sklopu obima djelovanja člana 1 paragraf 1a) gore, mora dostaviti savezu kluba za koji je potpisao ugovor o radu najmanje Deklaraciju Posrednika i bilo koju drugu dokumentaciju koju savez zahtijeva. U slučaju naknadnih izmjena ugovora o radu, igrač koji za usluge angažuje posrednika, takođe mora obezbijediti savezu istu dokumentaciju od njegovog trenutnog kluba.
4. Prateći zaključenje relevantne transakcije, klub koji za usluge angažuje posrednika u sklopu obima djelovanja člana 1 paragraf 1b) gore, mora dostaviti savezu kluba za koji će igrač biti registrovan najmanje Deklaraciju Posrednika i bilo koju drugu dokumentaciju koju savez zahtijeva. Ukoliko klub koji pušta igrača angažuje posrednika za usluge taj klub takođe mora dostaviti kopiju Deklaracije Posrednika svom savezu.
5. Gore navedena obaveza obavještanja od strane igrača i klubova mora biti obavljena svaki put kada dođe do bilo koje aktivnosti iz opsega djelovanja člana 1 paragraf 1.

4 Rekviziti za registraciju

1. Kao dodatak informacijama obezbijedenim relevantnom savezu od strane igrača ili kluba član 3 gore, a prije nego relevantni posrednik bude registrovan, nadležni savez će morati da bude zadovoljen najmanje besprekornom reputacijom posrednika o kome se radi.
2. Ukoliko je posrednik o kome se radi pravno lice, savez odgovoran za registrovanje transakcije će takođe morati da bude zadovoljen time da individue koje predstavljaju pravni entitet u opsegu djelovanja transakcije o kojoj se radi ima besprekornu reputaciju.
3. Savezi takođe moraju biti zadovoljeni time da dok obavlja svoje aktivnosti, posrednik vezan ugovorom za klub i/ili igrača nema ugovorne veze sa ligama, savezima, konfederacijama ili sa FIFA-om, koje bi mogle voditi do potencijalnog konflikta interesa. Posrednicima nije dovoļjeno da budu uključeni, indirektno ili direktno u takve ugovorne odnose sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA-om i da takve veze postoje vezano za njihove aktivnosti.
4. Savezi su saglasni sa svojim obavezama iz paragrafa 1 do 3 ukoliko su dobili kompletno popunjenu i potpisanu Deklaraciju Posrednika od strane posrednika o kome se radi, kao što stoji u anexima 1 ili 2 ovog pravilnika.
5. Ugovor o zastupanju koji posrednik zaključuje sa i gračem i/ili klubom (vidjeti član 5 dolje) mora biti deponovan u savezu gdje se obavlja registracija posrednika.

5 Ugovor o zastupanju

1. Zarad jasnosti, klubovi i igrači će navesti u relevantnom ugovoru o zastupanju prirodu pravne veze koju imaju sa svojim posrednicima, na primjer, da li posrednikove aktivnosti konstituišu usluge, konsultovanja u okviru člana 1 paragraf 1 ovog pravilnika, pronalaženje posla ili bilo koju drugu pravnu vezu.
2. Glavne tačke pravnog odnosa u kojem se nalaze igrač i/ili klub i posrednik će biti zabilježene u pisanoj formi prije nego što posrednik započne sa svojim aktivnostima. Ugovor o zastupanju mora sadržati sljedeći minimum detalja: imena uključenih strana, obim usluga, trajanje pravne veze, iznos naknade za posrednika, opšte uslove isplate, datum zaključenja ugovora, odredbe koje definišu raskid ugovora i potpise svih uključenih strana. Ukoliko je igrač maloljetan, igračev pravni staratelj(i) će takođe potpisati ugovor o zastupanju u skladu sa nacionalnim zakonom domicilne zemlje igrača.

6 Objavljivanje i predstavljanje

1. Od klubova i/ili igrača se zahtijeva da svoj nadležni savez informišu (član 3 paragrafi 2 i 3) o kompletnim detaljima bilo koje i svih dogovorenih naknada ili isplata bilo koje prirode koju su obavili ili koju će da obave ka posredniku. U dodatku, igrači i/ili klubovi, će na zahtjev, uz izuzetak ugovora o zastupanju, otkriti kao što je i navedeno da je obavezno pod članom 4 paragraf 5 gore, kompetentnim organima liga, saveza, konfederacija i FIFA, sve ugovore, sporazume i zapise sa posrednicima koji se tiču aktivnosti a u vezi su sa ovim odredbama, a sve u svrhu njihovih istraga. Igrači i/ili klubovi će posebno ostvariti sporazume sa posrednicima kako bi se osigurali da nema prepreka objavljivanje gore navedenih informacija i dokumenata.
2. Svi gore navedeni ugovori će se nalaziti u dodatku sporazuma o transferu ili ugovora o radu, kao što može biti slučaj, zbog registracije igrača. Klubovi ili igrači će osigurati da na svakom sporazumu o transferu ili ugovoru o radu sklopljenom uz usluge posrednika bude ime i potpis tog posrednika. U slučaju da igrač i/ili klub nijesu koristili usluge posrednika u pregovorima, relevantna dokumentacija priložena u sklopu transakcije o kojoj se radi će sadržati posebno obavještenje o ovoj činjenici.
3. Savezi će krajem marta svake kalendarske godine, objaviti, recimo na svom web sajtu, imena svih posrednika koje su registrovali, kao i svih pojedinačnih transakcija u kojima su bili uključeni. U dodatku, savezi će takođe objaviti ukupnu sumu naknada ili isplata obavljenih ka posrednicima od strane njihovih registrovanih igrača, kao i od strane pojedinačno svih svojih klubova. Cifre koje koje trebaju biti objavljene predstavljaju konsolidovane ukupne cifre za sve igrače i individualne ukupne konsolidovane cifre za klubove.
4. Savezi takođe mogu učiniti dostupnim za svoje registrovane igrače i klubove sve informacije vezane za obavljenе transakcije koje se mogu naći a mogle bi kršiti ove odredbe, i koje su od važnosti za relevantne nepravilnosti.

7 Plaćanje posrednika

1. Suma naknade posredniku koji je angažovan da radi u ime igrača će biti izračunata na osnovu igračevog osnovnog bruto prihoda tokom cijelog trajanja ugovora.
2. Klubovi koji za usluge angažuju posrednika će mu putem isplate nadoknaditi ukupnu sumu dogovorenu prije zaključenja relevantne transakcije. Ukoliko se dogovore, ta isplata se može obaviti u ratama.
3. Uzimajući u obzir relevantne nacionalne pravilnike i sve obavezne odredbe nacionalnih i internacionalnih zakona, kao preporuku, igrači i klubovi, mogu usvojiti sljedeća referentna mjerila:
 - a) Ukupna suma naknade po transakciji posrednicima koji su angažovani da rade u ime igrača ne treba da prelazi 3 procenta (3 %) igračevog osnovnog bruto prihoda tokom cijelog trajanja relevantnog ugovora o radu.
 - b) Ukupna suma naknade po transakciji posrednicima koji su angažovani da rade u ime klubova kako bi zaključili ugovor o radu sa igračem, ne treba da prelazi 3 procenta (3 %) igračevog eventualnog osnovnog bruto prihoda tokom cijelog trajanja relevantnog ugovora o radu.
 - c) Ukupna suma naknade po transakciji posrednicima koji su angažovani da rade u ime klubova kako bi zaključili sporazum o transferu ne treba da prelazi 3 procenta (3%) eventualne takse za transfer vezano za relevantni transfer igrača.
4. Klubovi će osigurati da isplate obavljane od strane jednog kluba ka drugom vezano za transfer, kao kompenzacija za transfer, trening kompenzacija ili solidarni doprinos, ne budu isplaćene posrednicima kao i to da isplate ne vrše posrednici. Ovo uključuje, ali ne ograničava, posjedovanje bilo kojeg interesa u bilo kojoj transfer kompenzaciji ili budućoj vrijednosti transfera igrača. Prenos potraživanja je takođe zabranjen.
5. Kao predmet člana 7 paragraf 6 i člana 8 dolje, bilo koja isplata za usluge posrednika će biti isključivo obavljena od strane klijenta posrednika njemu direktno.
6. Po zaključenju relevantne transakcije kao predmeta sporazuma sa klubom, igrač klubom može dati svoj pristanak napismeno da u njegovo ime plati posrednika. Isplata obavljena od strane igrača će biti u skladu sa uslovima isplate dogovorene između igrača i posrednika.
7. Zvaničnicima, kao što je definisano u tački 11 sekcija Definicija FIFA Statuta, je zabranjeno da primaju bilo kakve isplate od strane posrednika u cjelosti ili kao dio takse uplaćene posredniku za tu transakciju. Svaki zvaničnik koji prekrši gore navedeno biće podvrgnut disciplinskim sankcijama.

8. Igračima i/ili klubovima koji zbog usluga angažuju posrednika da pregovara o ugovoru o radu i/ili sporazumu o transferu je zabranjeno da vrše bilo kakve uplate tom posredniku ukoliko je igrač o kome se radi maloljetan, to je definisano u tački 11 sekcija Definicija Pravilnika o Statusu i Transferu Igrača.

8 Konflikt interesa

1. Prije angažovanja posrednika radi pružanja usluga, igrači i/ili klubovi će uz dužnu pažnju osigurati da nema konflikta interesa ili da ne postoje ni za igrače i/ili klubove kao ni za posrednike.
2. Neće se smatrati da postoji konflikt interesa ukoliko posrednik u pismenoj formi obrazloži svaki stvarni ili mogući konflikt interesa koji bi mogao da ima sa jednom od strana uključenih u predmet, u vezi sa transakcijom, zajedničkim interesima, i ako nabavi pismenu saglasnost svih uključenih strana prije početka pregovora.
3. Ukoliko igrač i klub žele da angažuju istog posrednika radi pružanja usluga u sklopu iste transakcije u skladu sa uslovima iz paragrafa 2 gore, igrač i klub o kome se radi će dati pismenu saglasnost prije početka relevantnih pregovora, i napismeno će potvrditi koja strana (igrač i/ili klub) će platiti naknadu posredniku. Strane će obavijestiti nadležni savez o svim takvim sporazumima i u skladu sa tim dostaviti gore navedenu dokumentaciju u pisanoj formi prilikom procesa registracije (članovi 3 i 4 gore).

9 Sankcije

1. Savezi su odgovorni za primjenjivanje sankcija prema svim stranama pod njihovom nadležnošću koje prekrše odredbe ovog Pravilnika, njihovih statuta ili pravilnika.
2. Savezi su obavezni da na odgovarajući način objave i obavijeste FIFA o svim disciplinskim sankcijama preduzetim prema posredniku. Potom će FIFA Disciplinski Komitet odlučiti o produženju sankcija kako bi imale efekta širom svijeta u skladu sa FIFA Disciplinskim Kodom.

10 Primjena obaveza saveza

1. FIFA će nadgledati pravilnu implementaciju ovih minimalnih standarda/zahtjeva od strane saveza i može preduzeti odgovarajuće mjere ukoliko relevantni principi nijesu u skladu sa istim.
2. FIFA Disciplinski Komitet će biti nadležan da se bavi ovakvim premetima u skladu sa FIFA Disciplinskim Kodom.

11 Tranzitivne mjere

1. Ove odredbe zamjenjuju Pravilnik o Agentima za Igrače koji je objavljen 29. oktobra 2007 godine, i stupiće na snagu 1. aprila 2015 godine.
2. Stupanjem na snagu ovih odredbi, prethodni sistem licenciranja će biti napušten, a sve postojeće licence istog trenutka gube validnost, i biće vraćene savezima koji su ih izdali.

Deklaracija Posrednika za fizička lica

Ime(na):

Prezime(na):

Datum rođenja:

Nacionalnost/nacionalnosti:

Puna stalna adresa stanovanja (uključujući telefon/fax i e-mail)

Ja, _____
(Ime(na), prezime(na) posrednika)

OVIM IZJAVLJUJEM SLJEDEĆE:

1. Dajem riječ da ću poštovati i pridržavati se svih obaveznih odredbi primjenjivih nacionalnih i internacionalnih pravila, posebno uključujući ona koja se odnose na obavljanje mojih aktivnosti kao posrednika. Takođe se obavezujem da ću svoje aktivnosti kao posrednik obavljati u skladu sa statutima i pravilnicima saveza i konfederacija, kao i sa Statutima i pravilnicima FIFA.
2. Izjavljujem da trenutno nijesam na poziciji zvaničnika, kao što je definisano tačkom 11 u sekciji Definicije FIFA Statuta, niti ću imati takvu poziciju **u bliskoj budućnosti**
3. Izjavljujem da imam besprijekornu reputaciju i posebno potvrđujem da nijesam krivično gonjen i kažnjavao zbog finansija i nasilja.
4. Izjavljujem da nemam ugovornih veza sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA koje bi mogle voditi do potencijalnog konflikta interesa. U slučaju nejasnoće, svaki relevantni ugovor će biti otkriven. Takođe potvrđujem da mi je onemogućena umiješanost, direktna ili indirektna, u takve ugovorne veze sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA, vezano za moje aktivnosti kao posrednika.
5. Izjavljujem, u skladu sa članom 7 paragraf 4 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da neću prihvatiti ni jednu isplatu obavljenu između dva kluba vezano za transfer, kao što je transfer kompenzacija, trening kompenzacija ili solidarni doprinosi.

6. Izjavljujem, u skladu sa članom 7 paragraf 8 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da neću prihvatiti ni jednu isplatu od bilo koje strane ukoliko je igrač o kome se radi maloljetan, kao što je definisano tačkom 11 sekcija Definicije Pravilnika za Status i Transfer Igrača.
7. Izjavljujem, da neću učestvovati, direktno ili indirektno, ili drugačije biti povezan sa, klađenjem, kockanjem, lutrijama i sličnim događajima ili transakcijama vezanim za fudbalske mečeve. Potvrđujem da mi je zabranjeno da posjedujem dionice, aktivno ili pasivno, u kompanijama, preduzećima, organizacijama, isl. koje promovišu, posreduju, organizuju ili vode takve događaje ili transakcije.
8. Saglasan sam, u skladu sa članom 6 paragraf 1 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da savezu obezbijedim kompletne detalje svake isplate bilo koje prirode za moje usluge posrednika koju je ka meni obavio klub ili igrač.
9. Saglasan sam, u skladu sa članom 6 paragraf 1 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da ukoliko je neophodno, da obezbijedim sve ugovore, sporazume i zabilješke vezano za moje aktivnosti posrednika u svrhu istraga liga, saveza, konfederacija ili FIFA. Isto tako sam saglasan da gore navedeni organi takođe obezbijede svu drugu relevantnu dokumentaciju od bilo koje strane koja ih savjetuje, olakšava im ili ima aktivnu ulogu u pregovorima za koje sam ja odgovoran.
10. Saglasan sam, u skladu sa članom 6 paragraf 3 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da nadležni savez posjeduje i obrađuje sve podatke u svrhu objavljivanja istih.
11. Saglasan sam, u skladu sa članom 9 paragraf 2 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da nadležni savez objavljuje sve disciplinske sankcije preduzete prema meni i da shodno tome obavijesti FIFA.
12. U potpunosti sam svjestan i saglasan da ova deklaracija bude dostupna članovima kompetentnih organa nadležnog saveza.
13. Napomene i primjedbe koje potencijalno mogu biti od važnosti:

Izjavljujem potpuno uvjeren u istinu koja je zasnovana na informacijama i materijalima meni trenutno dostupnim, i slažem se da će nadležni savez biti ovlašten da obavi neophodne provjere radi verifikacije informacija sadržanih u ovoj deklaraciji. Takođe potvrđujem da, dostavljanjem ove deklaracije, u slučaju bilo koje promjene gore navedenih informacija, moram odmah obavijestiti nadležni savez.

(mjesto i datum)

(potpis)

Deklaracija Posrednika za pravna lica

Naziv kompanije (pravno lice/entitet):

Adresa kompanije (uključujući telefon/fax, e-mail i webite):

Dalje u tekstu "kompanija"

Ime(na) i prezime(na) osobe ovlaštene da zastupa gore navedenu kompaniju (pravno lice/entitet)

(Napomena: svaki pojedinac koji radi u ime kompanije mora da popuni posebnu Deklaraciju Posrednika)

Ja, _____
(Ime(na), prezime(na) pojedinca koji zastupa pravno lice/entitet) ovlaštena osoba koja zastupa kompaniju

OVIM IZJAVLUJEM SLJEDEĆE:

1. Izjavljujem da ćemo kompanija koju zastupam i ja lično, poštovati sve obavezne odredbe primjenjivih nacionalnih i internacionalnih pravila, posebno uključujući ona koja se odnose na obavljanje naših aktivnosti kao posrednika. Takođe izjavljujem u ime kompanije koju zastupam i u svoje lično ime da ćemo svoje aktivnosti kao posrednik obavljati u skladu sa statutima i pravilnicima saveza i konfederacija, kao i sa Statutima i pravilnicima FIFA.
2. Izjavljujem da trenutno nijesam na poziciji zvaničnika, kao što je definisano tačkom 11 u sekciji Definicije FIFA Statuta, niti ću imati takvu poziciju **u bliskoj budućnosti**
3. Izjavljujem da imam besprijekornu reputaciju i posebno potvrđujem da nijesam krivično gonjen i kažnjavao zbog finansija i nasilja.
4. Izjavljujem da ni ja ni kompanija koju zastupam nema nikakvih ugovornih veza sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA koje bi mogle voditi do potencijalnog konflikta interesa. U slučaju nejasnoće, svaki relevantni ugovor će biti otkriven. Takođe potvrđujem da mi je onemogućena umiješanost, direktna ili indirektna, u takve ugovorne veze sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA, vezano za moje aktivnosti kao posrednika.

5. Izjavljujem, u skladu sa članom 7 paragraf 4 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da ni ja ni kompanija koju zastupam nećemo prihvatiti ni jednu isplatu obavljenu između dva kluba vezano za transfer, kao što je transfer kompenzacija, trening kompenzacija ili solidarni doprinosi.
 6. Izjavljujem, u skladu sa članom 7 paragraf 8 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da ni ja ni kompanija koju zastupam nećemo prihvatiti ni jednu isplatu od bilo koje strane ukoliko je igrač o kome se radi maloljetan, kao što je definisano tačkom 11 sekcija Definicije Pravilnika za Status i Transfer Igrača.
 7. Izjavljujem, da ni ja ni kompanija koju zastupam nećemo učestvovati, direktno ili indirektno, ili drugačije biti povezan sa, klađenjem, kockanjem, lutrijama i sličnim događajima ili transakcijama vezanim za fudbalske mečeve. Potvrđujem da mi je zabranjeno da posjedujem dionice, aktivno ili pasivno, u kompanijama, preduzećima, organizacijama, isl. koje promovišu, posreduju, organizuju ili vode takve događaje ili transakcije.
 8. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, u skladu sa članom 6 paragraf 1 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da savezu obezbijedimo kompletne detalje svake isplate bilo koje prirode za naše usluge posrednika koju je ka nama obavio klub ili igrač.
 9. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, u skladu sa članom 6 paragraf 1 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da ukoliko je neophodno, da obezbijedimo sve ugovore, sporazume i zabilješke vezano za naše aktivnosti posrednika u svrhu istraga liga, saveza, konfederacija ili FIFA. Isto tako sam saglasan da gore navedeni organi takođe obezbijede svu drugu relevantnu dokumentaciju od bilo koje strane koja ih savjetuje, olakšava im ili ima aktivnu ulogu u pregovorima za koje je kompanija koju ja zastupam odgovorna.
 10. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, u skladu sa članom 6 paragraf 3 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da nadležni savez posjeduje i obrađuje sve podatke u svrhu objavljivanja istih.
 11. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, u skladu sa članom 9 paragraf 2 FIFA Pravilnika o radu sa Posrednicima, da nadležni savez objavljuje sve disciplinske sankcije preduzete prema kompaniji koju zastupam i da shodno tome obavijesti FIFA.
 12. U potpunosti sam svjestan i saglasan da ova deklaracija bude dostupna članovima kompetentnih organa nadležnog saveza.
 13. Napomene i primjedbe koje potencijalno mogu biti od važnosti:
-

Izjavljujem potpuno uvjeren u istinu koja je zasnovana na informacijama i materijalima meni trenutno dostupnim, i slažem se da će nadležni savez biti ovlašten da obavi neophodne provjere radi verifikacije informacija sadržanih u ovoj deklaraciji. Takođe potvrđujem da, dostavljanjem ove deklaracije, u slučaju bilo koje promjene gore navedenih informacija, moram odmah obavijestiti nadležni savez.

(mjesto i datum)

(potpis)